


Broj: 03-017-2136/2018  
Dana; 26.04.2018.godine



SKUPŠTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA

**PREDMET:** Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Cazin za 2017.godinu, dostavlja se

Na osnovu člana 96. stav (2) i 181. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 9/17), u prilogu vam dostavljamo Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Cazin za 2017.godinu, uz sljedeće:


#### O b r a z l o ž e n j e


Vlada Unsko-sanskog kantona je na sjednici održanoj dana 26.04.2018.godine razmatrala i Zaključkom broj: 03-017-2136/2018, prihvatila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Cazin za 2017.godinu, predlagača Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, koji vam se upućuje na razmatranje

S poštovanjem,

Prilog: Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Cazin za 2017.godinu (6x)

Dostavljeno:  
1.Naslovu  
2.a/a (2x)





Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:5/08), na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana 26.04.2018. godine, d o n o s i :

## ZAKLJUČAK

### I

Prihvata se Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Cazin za 2017.godinu i upućuje se Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.

### II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 03-017-2136/2018  
Bihać; 26.04.2018. godine



PREMIJER KANTONA  
dr.sci. Husein Rošić

Na osnovu člana 96. stav (2) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 9/17), člana 27. stav 1. alineja 13. Zakona o ustanovama („Službeni list Republike BiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2018.godine, donosi:

## ZAKLJUČAK

### I


Usvaja se Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Cazin za 2017.godinu.

### II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona“.

Broj:  
Bihać,

Predsjedavajući Skupštine  
Unsko-sanskog kantona  
Nijaz Hušić, prof.



## **ZU DOM ZDRAVLJA CAZIN**

Finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2017. godine zajedno sa izvještajem neovisnog revizora

IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA.....	5
DODATAK 1 – FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA NA DAN 31. DECEMBRA 2017. - ZU DOM ZDRAVLJA CAZIN. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.	
ODGOVORNOST MENADŽMENTA ZA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE.....	13
IZVJEŠTAJ O DOBITI I GUBITKU TE OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI ZAKLJUČNO S 31. DECEMBROM 2017.....	14
IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA DAN 31. DECEMBRA 2017.....	15
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU ZA GODINU ZAKLJUČNO S 31. DECEMBROM 2017.....	17
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA GODINU ZAKLJUČNO S 31. DECEMBROM 2017. ....	18
BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE ZA GODINU KOJA ZAVRŠAVA 31. DECEMBRA 2017.....	19
1. OPĆE INFORMACIJE.....	19
2. USVAJANJE NOVIH I PRERADENIH MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA.....	19
2.1. IZMJENE I DOPUNE MSFI-JEVA NA SNAZI U TEKUĆOJ GODINI.....	19
Izmjene MRS 7 Inicijativa za objavljivanje.....	19
Izmjene i dopune MRS 12 Priznavanje odgođene imovine za nerealizirane gubitke.....	19
Godišnja dorada MSFI-jeva iz ciklusa 2014-2016.....	19
2.2. NOVI I PRERADENI MSFI-JEVI KOJI SU OBJAVLJENI ALI JOŠ NISU NA SNAZI.....	19
MSFI 9 Financijski instrumenti.....	20
MSFI 15 Prihodi po ugovorima s kupcima.....	21
MSFI 16 Najmovi.....	22
Izmjene i dopune MSFI 2 – Klasifikacija i mjerenje plaćanja temeljenog na dionicima.....	22
Izmjene i dopune MSFI- ja 10 i MRS-a 28 pod naslovom „Prodaja i unos imovine između ulagatelja i njegovog pridruženog subjekta ili zajedničkog pothvata“.....	23
Izmjene i dopune MRS – a 40.....	23
Godišnja dorada MSFI-jeva iz ciklusa 2014-2016.....	23
IFRIC 22 Transakcije u stranim valutama i razmatranje pretplata.....	23
3. TEMELJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE.....	24
3.1. IZJAVA O USKLAĐENOSTI.....	24
3.2. OSNOVA SASTAVLJANJA.....	24
3.3. DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI.....	24
3.4. PRIZNAVANJE PRIHODA.....	24
Prihodi od pružanja usluga.....	25
Prihodi od kamata.....	25
Prihodi od najma (zakupa).....	25
3.5. NAJMOVI.....	25
Ustanova kao davatelj najma.....	25
Ustanova kao korisnik najma.....	25
3.6. STRANE VALUTE.....	25
3.7. TROŠKOVI POZAJMLJIVANJA.....	26
3.8. DRŽAVNA DAVANJA.....	26
3.9. PRIMANJA ZAPOSLENIH.....	26
Kratkoročna i druga dugoročna primanja zaposlenih.....	26
3.10. OPOREZIVANJE.....	27
Tekući porez.....	27
Odgođeni porez.....	27
Tekući i odgođeni porezi tekuće godine.....	28
3.11. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA.....	28
3.12. INVESTICIJSKA ULAGANJA U NEKRETNINE.....	28
3.13. NEMATERIJALNA IMOVINA.....	29
Odvojeno stečena nematerijalna imovina.....	29
Prestanak priznavanja nematerijalne imovine.....	29
3.14. UMANJENJE VRIJEDNOSTI NEFINANSIJSKE IMOVINE.....	29
3.15. ZALIHE.....	30
3.16. REZERVIRANJA.....	30

Štetni ugovor .....	30
Restrukturiranje .....	30
3.17. FINANSIJSKI INSTRUMENTI .....	30
3.18. FINANSIJSKA IMOVINA .....	30
Metoda efektivne kamatne stope .....	31
Finansijska imovina po fer vrijednosti uz prikaz promjena fer vrijednosni u dobiti i gubitku .....	31
Ulaganja koja se drže do dospjeća .....	31
Dani zajmovi i potraživanja .....	31
Finansijska imovina raspoloživa za prodaju .....	31
Umanjenje finansijske imovine .....	32
Prestanak priznavanja finansijske imovine .....	32
3.19. FINANSIJSKE OBAVEZE I VLASNIČKI INSTRUMENTI .....	33
Razvrstavanje u obaveze ili u kapital .....	33
3.19.1. Vlasnički instrumenti .....	33
Ostale finansijske obaveze .....	33
Prestanak priznavanja finansijskih obaveza .....	33
<b>4. KRITIČNE RAČUNOVODSTVENE PROSUDBE I KLJUČNI IZVORI NEIZVJESNOSTI PROCJENA .....</b>	<b>33</b>
4.1. KRITIČNE PROSUDBE U PRIMJENI RAČUNOVODSTVENI POLITIKA .....	33
4.2. GLAVNI IZVORI NEIZVJESNOSTI PROCJENA .....	33
Korisni vijek upotrebe nekretnina, postrojenja i opreme .....	33
Umanjenje vrijednosti potraživanja .....	33
Mjere fer vrijednosti i proces vrednovanja .....	34
<b>5. PRIHODI IZ OSNOVNE DJELATNOSTI .....</b>	<b>35</b>
5.1. ANALIZA PRIHODA PO GLAVNIM PROIZVODIMA I USLUGAMA .....	35
5.2. INFORMACIJE O TERITORIJALNIM PODRUČJIMA .....	35
5.3. INFORMACIJE O NAJVEĆIM KUPCIMA .....	35
<b>6. PRIHODI OD ULAGANJA .....</b>	<b>35</b>
<b>7. OSTALI DOBICI I GUBICI .....</b>	<b>36</b>
<b>8. FINANSIJSKI PRIHODI .....</b>	<b>36</b>
<b>9. POREZ NA DOBIT IZ AKTIVNIH DIJELOVA POSLOVANJA .....</b>	<b>36</b>
9.1. POREZ NA DOBIT PRIZNAT U DOBIT ILI GUBITAK .....	36
9.2. TEKUĆA POREZNA IMOVINA I TEKUĆE POREZNE OBAVEZE .....	37
<b>10. DOBIT/ (GUBITAK) TEKUĆE GODINE IZ AKTIVNIH DIJELOVA POSLOVANJA .....</b>	<b>37</b>
10.1. GUBICI ZBOG UMANJENJA VRIJEDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE .....	37
10.2. AMORTIZACIJA MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE .....	37
10.3. UKUPNI TROŠKOVI MATERIJALNIH PRAVA (PRIMANJA) ZAPOSLENIH .....	37
10.4. OSTALI OPERATIVNI TROŠKOVI .....	38
<b>11. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT .....</b>	<b>38</b>
<b>12. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA .....</b>	<b>38</b>
<b>13. NEMATERIJALNA IMOVINA .....</b>	<b>39</b>
<b>14. OSTALA FINANSIJSKA IMOVINA .....</b>	<b>40</b>
<b>15. OSTALA IMOVINA .....</b>	<b>41</b>
<b>16. ZALIHE .....</b>	<b>41</b>
<b>17. POTRAŽIVANJA OD KUPACA I DRUGA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA .....</b>	<b>41</b>
17.1. POTRAŽIVANJA OD KUPACA .....	41
<b>18. OSNOVNI KAPITAL .....</b>	<b>42</b>
<b>19. REZERVE .....</b>	<b>42</b>
19.1. REZERVE IZ REVALORIZACIJE ULAGANJA .....	42

20.	ZADRŽANA DOBIT/ (GUBITAK) I DIVIDENDE/ UDJELI U DOBITI PO INSTRUMENTIMA KAPITALA.....	42
21.	OSTALE FINANSIJSKE OBAVEZE .....	42
22.	REZERVIRANJA.....	43
23.	OSTALE OBAVEZE.....	43
24.	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I OSTALE OBAVEZE .....	43
25.	FINANSIJSKI INSTRUMENTI.....	44
25.1.	UPRAVLJANJE RIZIKOM KAPITALA.....	44
	<i>Koeficijent finansiranja .....</i>	<i>44</i>
25.2.	KATEGORIJE FINANSIJSKIH INSTRUMENATA .....	44
25.3.	CILJEVI UPRAVLJANJA FINANSIJSKIM RIZICIMA.....	45
25.4.	UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM.....	45
	<i>Instrumenti osiguranja naplate i kreditna osiguranja .....</i>	<i>45</i>
25.5.	UPRAVLJANJE RIZIKOM LIKVIDNOSTI .....	45
	<i>Tablična analiza rizika likvidnosti .....</i>	<i>46</i>
25.6.	MJERENJE FER VRIJEDNOSTI.....	46
	<i>Fer vrijednosti finansijske imovine i finansijskih obaveza Ustanova koje nisu ponovno mjerene po fer vrijednosti, ali uz obavezu objavljivanja njihove fer vrijednosti.....</i>	<i>46</i>
26.	PRIHODI BUDUĆIH PERIODA.....	47
27.	NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI .....	48
28.	POVEZANA LICA .....	48
29.	DOGAĐAJI NAKON IZVJEŠTAJNOG PERIODA.....	48
30.	ODOBRENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA .....	48

## Izveštaj neovisnog revizora

### Vlasnicima ZU DOM ZDRAVLJA CAZIN

#### Mišljenje

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja ZU DOM ZDRAVLJA CAZIN (Ustanove), koji obuhvataju izvještaj o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2017. godine, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama u kapitalu i izvještaj o novčanim tokovima za tada završenu godinu te bilješke uz finansijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji fer prezentiraju, u svim značajnim odrednicama, finansijski položaj Ustanove na dan 31. decembra 2017. godine i njenu finansijsku uspješnost te njene novčane tokove za tada završenu godinu u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI-ima).

#### Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvještaju u *Dijelu o revizorovim odgovornostima za reviziju finansijskih izvještaja*. Neovisni smo od Ustanove u skladu s *Kodeksom etike za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (*IESBA Kodeksom*), kao i u skladu s etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Bosni i Hercegovini i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s tim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje s rezervom.

#### Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su bila, prema našoj profesionalnoj prosudbi, od najveće važnosti za našu reviziju finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije finansijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju mišljenja o njima, i mi ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

#### Ključno revizijsko pitanje

#### revidirali Ključno revizijsko pitanje

##### Priznavanje prihoda od Zavoda zdravstvenog osiguranja

##### Unsko - saskog kantona - potpunost i postojanje

*Vidjeti bilješku 5. finansijskih izvještaja*

Postoji pobijajuća pretpostavka da je priznavanje prihoda identificirano kao rizik prijevare u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Vrijednost naknade za primarnu zdravstvenu zaštitu i povezanih prihoda je značajna. Predviđanje prihoda od Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko - saskog kantona sastavni je dio planiranja budžeta Ustanove. Može postojati namjera da se objavi pogrešan iznos prihoda da bi se ispunila očekivanja javnosti ili menadžmenta. Ovo može postojati kod Ustanove ili trećih stranaka koje su uključene u proces priznavanja prihoda.

Postupci koje smo primijenili obuhvatili su postavljanje upita ključnim članovima menadžmenta, testiranje ustroja i učinkovitosti djelovanja postupaka internih kontrola, kao i testiranje detalja kako bismo se uvjerali u tačnost obrade transakcija prihoda. Provjerili smo postojanje bilo kakvih promjena u odnosu između Ustanove i Zavoda za zdravstveno osiguranje Unsko – saskog kantona. Istražili smo eksterne izvore u vezi s promjenama okolnosti vezanih za prihode po osnovu Ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Unsko – saskog kantona i raspravili ova pitanja s menadžmentom.



Proces priznavanja prihoda prema Ugovoru sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Unsko – saskog kantona je kompleksan i bazira se na zaključenom ugovoru prema propisima.

Mišljenja smo da ove transakcije mogu imati veći rizik tačnog priznavanja i fokusirali smo testiranje na ovo područje.

Procijenili smo utjecaj ovih pitanja na finansijske izvještaje. Pregledali smo transakcije naplate prihoda po osnovu Ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Unsko – saskog kantona i povezana konta potraživanja. Testirali smo dokaze kao podloge za provedena knjiženja u dnevnik knjiženja na konta prihoda da bismo utvrdili eventualno postojanje neuobičajenih stavki.

Proveli smo analitičke procedure izračunom očekivanih prihoda po osnovu Ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Unsko – saskog kantona i usporedili iznos sa priznatim prihodom po ovom osnovu.

Na temelju svih revizijskih dokaza koje smo prikupili te primjenom opisanih procedura, prihvaćamo razumnost pretpostavki korištenih od strane menadžmenta prilikom utvrđivanja iznosa prihoda.

#### Ostale informacije

Menadžment je odgovoran za ostale informacije. Ostale informacije sadrže informacije uključene u godišnji izvještaj poput Godišnjeg izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Ustanove, ali ne uključuje finansijske izvještaje i naš izvještaj neovisnog revizora o njima. Naše mišljenje o finansijskim izvještajima ne obuhvata ostale informacije i mi ne izražavamo bilo koji oblik zaključka s izražavanjem uvjerenja o njima. U vezi s našom revizijom finansijskih izvještaja, naša je odgovornost pročitati gore navedene ostale informacije, i u provođenju toga, razmotriti jesu li ostale informacije značajno proturječne finansijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenih u reviziji ili se drugačije čini da su značajno pogrešno prikazane. U pogledu Godišnjeg izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Ustanove, obavili smo provjeru da li Godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju uključuje objave zahtijevane članom 40. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH. Temeljeno na poslu koji smo obavili tokom revizije, prema našem mišljenju, Godišnji izvještaj o poslovanju sastavljen je u skladu s članom 40. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH.

Nadalje, na temelju poznavanja i razumijevanja poslovanja Ustanove i njenog okruženja stečenog u okviru revizije, od nas se zahtijeva da izvijestimo ukoliko zaključimo da postoje značajna pogrešna prikazivanja u ostalim informacijama. U tom smislu mi nemamo ništa za izvijestiti.

#### Odgovornosti menadžmenta i onih koji su zaduženi za upravljanje za finansijske izvještaje

Menadžment je odgovoran za sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu s MSFI- ima i za one interne kontrole za koje menadžment odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške.

U sastavljanju finansijskih izvještaja, menadžment je odgovoran za procjenjivanje sposobnosti Ustanove da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako menadžment ili namjerava likvidirati Ustanovu ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja kojeg je ustanovila Ustanova.

**Revizorove odgovornosti za reviziju finansijskih izvještaja**

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati izvještaj revizora koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili skupno, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:

- prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevare može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Ustanove.
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorio menadžment.
- zaključujemo o primjerenosti menadžmentovog korištenja računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Ustanove da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtjeva da skrenemo pažnju u našem revizijskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizijskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Ustanove prekinu s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenim poslovanju.
- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranom djelokrugu i vremenskom rasporedu revizije, i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Mi također dajemo izjavu onima koji su zaduženi za upravljanje da smo postupili u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima u vezi s neovisnošću i da ćemo komunicirati s njima o svim odnosima i drugim pitanjima za koje se može razumno smatrati da utječu na našu neovisnost, kao i, gdje je primjenjivo, o povezanim zaštitama.

Između pitanja o kojima se komunicira s onima koji su zaduženi za upravljanje, mi određujemo ona pitanja koja su od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i u skladu s tim su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ta pitanja u našem izvještaju, osim ako zakon ili regulativa sprječava javno objavljivanje pitanja i kada odlučimo, u iznimno rijetkim okolnostima, da pitanje ne treba priopćiti u našem izvještaju jer se razumno može očekivati da bi negativne posljedice priopćavanja nadmašile dobrobiti javnog interesa od takvog priopćavanja.

Angažirani partner u reviziji odgovoran za ovaj izvještaj neovisnog revizora je Asim Bećiragić.

*Revizija Revita d.o.o. Cazin*

Revizija Revita d.o.o. Cazin  
Generala Izeta Nanića bb, 77220 Cazin  
Bosna i Hercegovina

Cazin, 30. marta 2018. godine

Dženita Bećiragić  
Direktor u Revizija Revita d.o.o. Cazin



Asim Bećiragić  
Ovlašteni revizor

## Šta smo revidirali

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja ZU DOM ZDRAVLJA CAZIN (Ustanove) za godinu koja je završila na dan 31. decembra 2017. godine.

Finansijski izvještaji Ustanove sadrže:

- Izvještaj o dobiti i gubitku te ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za godinu zaključno s 31. decembrom 2017.
- Izvještaj o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2017.
- Izvještaj o promjenama kapitala za godinu zaključno s 31. decembrom 2017.
- Izvještaj o novčanim tokovima zaključno s 31. decembrom 2017.
- Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu zaključno s 31. decembrom 2017.

Okvir finansijskog izvještavanja su Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja.

## Naš pristup reviziji

Oblikovali smo našu reviziju utvrđujući značajnost i procjenjujući rizike značajnog pogrešnog prikazivanja u finansijskim izvještajima. Konkretno, razmatrali smo područja subjektivnih procjena uprave; kao na primjer, značajne računovodstvene procjene koje uključuju pretpostavke i uzimajući u obzir buduće događaje koji su inherentno neizvjesni. Također smo obavili postupke vezano za zaobilaženje internih kontrola od strane uprave, uključujući između ostalog i analizu da li postoje dokazi koji bi upućivali na pristranost koja predstavlja rizik materijalne pogreške kao posljedicu prijevare.

Prilagodili smo opseg revizije kako bismo obavili dostatnu razinu posla koja nam omogućava izražavanje mišljenja o finansijskim izvještajima kao cjeline, uzimajući u obzir strukturu Ustanove, računovodstvene procese i kontrole, te industriju u kojoj Ustanova posluje. Koristeći ove kriterije, izabrali smo stavke koje ulaze u obim naše revizije Ustanove, te u isto vrijeme osigurava da pribavimo dostatne i primjerene revizijske dokaze za osiguravanje osnove za naše mišljenje.

## Značajnost

Na opseg naše revizije je utjecala naša primjena značajnosti. Revizija je oblikovana kao bi se moglo steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji bez značajnog pogrešnog prikazivanja. Pogrešna prikazivanja mogu nastati kao posljedica prijevare ili pogreške. Smatraju se značajnim ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Temeljem naše profesionalne prosudbe utvrdili smo određene kvantitativne pragove značajnosti, uključujući značajnost za finansijske izvještaje kao cjelinu. Oni su nam, zajedno s kvalitativnim razmatranjima, pomogli u određivanju opsega revizije, vrste, vremenskog rasporeda i obima naših revizijskih postupaka, kao i utvrđivanju utjecaja pogrešnog prikazivanja, ukoliko postoji, pojedinačno ili u zbiru na finansijske izvještaje kao cjelinu.

Značajnost za finansijske izvještaje kao cjelinu	78 hiljada KM
Kako smo je utvrdili	1 % prihoda
Objašnjenje za korišteno odabrano mjerilo	Izabrali smo prihode kao osnovu izračuna, jer smatramo da to mjerilo najbolje odražava uspješnost Ustnove u promatranom periodu temeljeno na analizi potreba korisnika finansijskih izvještaja. Glavne djelatnosti Ustanove obuhvataju obavljanje opće medicinske praskes. Odabrali smo 1% temeljem naše profesionalne prosudbe što je u odgovarajućem rasponu uobičajenih kvantitativnih pragova značajnosti korištenih u revizijskim standardima.

### Naš angažman

Angažirani smo kao revizori ZU DOM ZDRAVLJA CAZIN od strane menadžmenta 08. marta 2018. godine. Trenutno imamo prekinuti period angažmana u dužini od 1 godine. Vršena je izmjena finansijskih izvještaja na temelju nalaza u reviziji. Izmijenjeni finansijski izvještaji su dostavljeni revizoru na uvid 29. marta 2018. godine.

Reviziju smo proveli u periodu od 08. marta do 30. marta 2018. godine. Na reviziji su bili angažirani: Dženita Bećiragić, ovlaštenu revizor, Asim Bećiragić ovlaštenu revizor, Aldin Bajrić, viši asistent u angažmanu, Melita Bećiragić, viši asistent u angažmanu, Haris Pašić, Nihad Čizmić i Neira Abdagić kao juniori, i Mirzet Kasić kao pravni suradnik. Ukupan broj sati proveden na angažmanu iznosi po danima kako slijedi:

- Period prethodne revizije (prije zaključenja ugovora, međutim postojale su jasne naznake da će se ugovor zaključiti) – Ustanova je tražila od nas da na osnovu informacija koje smo dobili pregledamo sastavljene finansijske izvještaje. Ovaj dio nije uključivao analize iskazanih iznosa. Ukupno provedeno vrijeme:

Predrevizija	Sati	Period (2018. godina)
Aldin Bajrić	20	26. februar, 27. februar i 28. februar (uvid u finansijske izvještaje bez analize)
Dženita Bećiragić	8	27. februar (uvid u finansijske izvještaje bez analize)
	28	
<b>Procjena rizika i planiranje angažmana</b>		
Dženita Bećiragić	20	5., 6. i 7. mart (dobili smo obavijest to tome da smo dobili angažman)
Asim Bećiragić	15	6. i 7. mat
Aldin Bajrić	15	6. i 7. mat
Melita Bećiragić	15	6. i 7. mat
	30	
<b>Odgovor na rizik</b>		
Dženita Bećiragić	80	8. marta do 28. marta
Asim Bećiragić	30	8. marta do 28. marta
Aldin Bajrić	80	8. marta do 28. marta
Melita Bećiragić	80	8. marta do 28. marta
Haris Pašić	80	8. marta do 28. marta
Neira Abdagić	80	8. marta do 28. marta
Nihad Čizmić	80	8. marta do 28. marta